Supplemento straordinario (Boll. Estraz.) alla "Gazzetta Ufficiale" n. 268 del 30 settembre 1980

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

Anno L. 23.000 — Semestre L. 14.000

Un fascicolo L. 350 per ogni sedicesimo o frazione di esso; fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

N. 73

BOLLETTINO
DELLE OBBLIGAZIONI, DELLE CARTELLE E DEGLI ALTRI TITOLI ESTRATTI PER IL RIMBORSO E PEL CONFERIMENTO DI PREMI

SOMMARIO

ISTITUTO FEDERALE DI CREDITO AGRARIO PER IL PIEMONTE, LA LIGURIA E LA VALLE D'AOSTA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

Sede centrale in Torino

Elenco dei certificati obbligazionari sorteggiati il 4 agosto 1980 e rimborsabili alla pari a partire dal 1° ottobre 1980.

SERIE 752

N. 3 certificati da 50.000 obbligazioni per lire 50 milioni

0026810	0026900	0026911	—	—	—

N. 7 certificati da 10.000 obbligazioni per lire 10 milioni

0027197	0027404	0027572	0027696	0027710	0027889
0027947	—	—	—	—	—

N. 40 *certificati da* 1000 *obbligazioni per lire un milione*

0028510	0028586	0028611	0028622	0028713	0028780
0029024	0029079	0029239	0029294	0029578	0029603
0029782	0029851	0029920	0029931	0030158	0030191
0030249	0030453	0030613	0030679	0030839	0030840
0030920	0030996	0031489	0031591	0031638	0031718
0031751	0031810	0031966	0032040	0032131	0032142
0032346	0032459	0032594	0032765	—	—

N. 140 *certificati da* 500 *obbligazioni per lire* 500 *mila*

0034545	0034670	0034705	0034862	0034931	0035005
0035184	0035242	0035333	0035628	0035661	0035800
0035901	0035900	0036019	0036063	0036143	0036391
0036449	0036700	0037000	0037292	0037485	0037496
0037725	0037871	0037951	0038105	0038127	0038386
0038466	0038604	0038717	0039163	0039210	0039403
0039480	0039550	0039571	0039710	0039800	0039957
0039980	0040130	0040140	0040220	0040275	0040377
0040479	0040504	0040650	0040967	0040990	0041052
0041110	0041121	0041154	0041198	0041201	0041290
0041449	0041802	0041846	0042361	0042598	0042770
0043047	0043116	0043262	0043660	0043794	0043841
0044094	0044210	0044389	0044414	0044902	0044924
0044980	0044990	0045010	0045053	0045133	0045188
0045360	0045439	0045450	0045600	0045950	0046078
0046125	0046205	0046250	0046282	0046522	0046715
0046737	0046817	0047150	0047503	0047525	0047591
0047627	0047864	0047922	0048459	0048652	0048834
0049010	0049065	0049280	0049291	0049371	0049440
0049520	0049655	0049724	0049983	0050020	0050042
0050213	0050280	0050370	0050417	0050483	0050508
0050621	0050767	0050858	0050870	0050905	0051045
0051250	0051307	0051497	0051613	0051704	0052570
0052933	0052999	—	—	—	—

SERIE 764

N. 3 *certificati da* 50.000 *obbligazioni per lire* 50 *milioni*

0159154	0159314	0159369	—	—	—

N. 7 *certificati da* 10.000 *obbligazioni per lire* 10 *milioni*

0159799	0159915	0160095	0160222	0160244	0160335
0160459	—	—	—	—	—

N. 40 *certificati da* 1000 *obbligazioni per lire un milione*

0160936	0160991	0161000	0161189	0161393	0161484
0161495	0161509	0161542	0161655	0161917	0162024
0162046	0162104	0162148	0162603	0162670	0163038
0163151	0163275	0163344	0163468	0163640	0163683
0163912	0163978	0164019	0164176	0164245	0164303
0164642	0164711	0164744	0164766	0164948	0165011
0165088	0165113	0165260	0165419	—	—

N. 140 *certificati da* 500 *obbligazioni per lire* 500 *mila*

0167265	0167436	0167458	0167720	0167888	0168042
0168166	0168246	0168257	0168280	0168574	0168745
0168756	0169090	0169125	0169191	0169205	0169442
0169497	0169522	0169680	0169839	0169920	0170022
0170180	0170452	0170714	0170827	0170860	0170918
1070973	0171150	0171160	0171171	0171284	0171364
0171397	0171513	0171739	0171740	0171761	0171772
0171987	0172006	0172028	0172072	0172083	0172378
0172389	0172505	0172775	0173734	0173745	0173927
0174023	0174089	0174103	0174260	0174329	0174351
0174602	0174624	0174657	0175015	0175106	0175558
0175569	0175638	0175784	0175795	0175999	0176007
0176142	0176299	0176878	0177112	0177305	0177575
0177586	0177713	0177804	0177928	0177950	0177961
0178396	0178400	0178443	0179060	0179297	0179388
0179504	0179537	0179581	0179708	0179763	0179901
0180128	0180140	0180194	0180795	0181051	0181415
0181459	0181460	0181481	0181506	0181583	0181700
0181834	0181958	0182032	0182043	0182054	0182349
0182600	0183160	0183250	0183308	0183385	0183396
0183603	0183680	0183738	0183829	0183986	0184140
0184231	0184435	0184446	0184592	0184617	0184796
0184800	0184810	0184854	0184887	0184990	0185020
0185121	0185154	—	—	—	—

SERIE 774

Un certificato da 50.000 *obbligazioni per lire* 50 *milioni*

0440535	—	—	—	—	—

N. 2 *certificati da* 10.000 *obbligazioni per lire* 10 *milioni*

0441185	0441720	—	—	—	—

N. 10 *certificati da* 1000 *obbligazioni per lire un milione*

0442020	0442665	0442880	0445437	0445710	0445787
0445970	0446939	0446961	0447002	—	—

N. 51 *certificati da* 500 *obbligazioni per lire* 500 *mila*

0448242	0448355	0449052	0449824	0449992	0450346
0450437	0450540	0451032	0451815	0452104	0452363
0452476	0452909	0453209	0453275	0454314	0454450
0454824	0455340	0456502	0456885	0456896	0458202
0458440	0458814	0459158	0459180	0459282	0459318
0459806	0460179	0460383	0460725	0461036	0461080
0461400	0461535	0461580	0462163	0462174	0462629
0462684	0463712	0465547	0465707	0465897	0466109
0466255	0466812	0466889	—	—	—

Il rimborso dei suddetti certificati estratti avverrà presso gli sportelli della Cassa di risparmio di Torino, dietro presentazione degli stessi.

Torino, 4 agosto 1980

Il direttore generale: Giacomo Pareto

(Avviso **C-22171**).

ISTITUTO FEDERALE DI CREDITO AGRARIO PER IL PIEMONTE, LA LIGURIA E LA VALLE D'AOSTA

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

Sede centrale in Torino

Elenco dei certificati obbligazionari sorteggiati il 4 agosto 1980 e rimborsabili alla pari a partire dal 1º novembre 1980.

SERIE 765

N. 6 *certificati da* 50.000 *obbligazioni per lire* 50 *milioni*

0185857	0185959	0185970	0186011	0186270	0186441

N. 14 *certificati da* 10.000 *obbligazioni per lire* 10 *milioni*

0186521	0186565	0186703	0186769	0186918	0187014
0187047	0187069	0187499	0187637	0187976	0188028
0188221	0188301	—	—	—	—

N. 80 *certificati da* 1000 *obbligazioni per lire un milione*

0188538	0188607	0188833	0188968	0189009	0189155
0189166	0189246	0189337	0189814	0189971	0190041
0190096	0190154	0190303	0190370	0190438	0190449
0190584	0190675	0190813	0190970	0191190	0191339
0191361	0191587	0191634	0191725	0191893	0191940
0192058	0192353	0192375	0192499	0192615	0192706
0192750	0192921	0193163	0193436	0193731	0194010
0194246	0194508	0194701	0194825	0195012	0195056
0195260	0195362	0195500	0195602	0196070	0196106
0196321	0196401	0196489	0196503	0196671	0196751
0196875	0196900	0197062	0197073	0197142	0197186
0197266	0197335	0197357	0197481	0197878	0197914
0197958	0198000	0198010	0198043	0198098	0198112
0198203	0198360	—	—	—	—

N. 280 *certificati da* 500 *obbligazioni per lire* 500 *mila*

0198713	0198746	0199261	0199487	0199647	0199895
0199975	0200167	0200473	0200622	0200666	0200870
0201002	0201148	0201160	0201658	0201669	0201738
0201749	0201760	0201818	0201884	0201942	0202129
0202209	0202220	0202377	0202708	0202843	0202912
0202945	0202978	0203020	0203245	0203449	0203471
0203551	0203846	0204215	0204237	0204306	0204339
0204612	0204689	0205207	0205397	0205513	0205717
0205750	0205976	0205987	0206050	0206083	0206141
0206378	0206447	0206800	0206844	0206866	0207042
0207133	0207213	0207235	0207304	0207326	0207450
0207552	0207643	0207665	0207698	0207905	0208125
0208191	0208373	0208475	0208555	0209387	0209650
0209729	0209897	0210070	0210149	0210502	0210874
0211108	0211120	0211185	0211301	0211389	0211458
0211469	0211629	0211855	0211924	0211935	0211946
0212010	0212100	0212370	0212461	0212508	0212520
0212596	0213067	0213136	0213497	0213602	0213690
0213840	0213941	0214139	0214183	0214401	0214489
0214536	0214671	0214784	0214853	0215197	0215346
0215380	0215404	0215572	0215620	0215685	0215732
0215958	0216101	0216509	0216713	0216994	0217217
0217374	0217523	0217590	0217603	0217647	0217931
0218130	0218140	0218526	0218559	0218639	0218640
0218865	0218901	0218934	0219143	0219303	0219391
0219642	0219937	0220211	0220368	0220459	0220517
0220572	0220787	0220798	0220801	0220914	0221021
0221054	0221178	0221393	0221407	0221429	0221430
0221644	0221666	0221677	0221757	0221768	0222090
0222104	0222240	0222534	0223560	0223570	0223720
0223810	0223887	0223898	0224030	0224132	0224176
0224471	0224493	0224529	0224948	0225044	0225565
0225587	0225645	0225791	0225816	0226058	0226069
0226364	0226910	0227196	0227390	0227720	0227753
0227980	0228075	0228100	0228111	0228552	0228563
0228610	0229293	0229566	0229646	0229781	0229817
0229861	0229985	0230033	0230180	0230485	0230510
0230598	0231230	0231513	0231852	0231896	0231900
0231910	0231932	0232028	0232141	0232210	0232403
0232480	0232491	0232505	0232833	0233086	0233654
0233734	0233790	0233905	0233916	0234090	0234180
0234238	0234329	0234497	0234635	0234715	0234894
0234919	0235139	0235183	0235387	0235398	0235401
0235434	0235489	0235627	0235671	0235784	0235820
0236153	0236197	0236448	0236481	0236936	0237098
0237145	0237338	0237360	0237473	0237542	0237597
0237655	0237906	0237917	0238090	—	—

SERIE 783

N. 5 *certificati da* 10.000 *obbligazioni per lire* 10 *milioni*

0636424	0636581	0636639	0637132	0637507	—

N. 40 *certificati da* 1000 *obbligazioni per lire un milione*

0639105	0639375	0639444	0639648	0640590	0640614
0640647	0641810	0641923	0642609	0643554	0643907
0643995	0644105	0644579	0645378	0645946	0646461
0646847	0647894	0648387	0648911	0651778	0652012
0652410	0652781	0652894	0652920	0653412	0653773
0653999	0654313	0654630	0655000	0655134	0655757
0655768	0656228	0656283	0657322	—	—

N. 12 *certificati da* 500 *obbligazioni per lire* 500 *mila*

0659372	0660032	0661590	0661829	0662162	0662399
0664088	0664339	0664623	0665444	0665580	0665910

Il rimborso dei suddetti certificati estratti avverrà presso gli sportelli della Cassa di risparmio di Torino, dietro presentazione degli stessi.

Torino, 4 agosto 1980

Il direttore generale: Giacomo Pareto

(Avviso C-22172).

COMUNE DI GENOVA

SERVIZIO DEGLI INTERVENTI FINANZIARI

Estrazione di obbligazioni

Elenco delle obbligazioni dei prestiti civici « Città di Genova 1972 - 7% » e « Città di Genova 1973 - 7% », sorteggiate per il rimborso nell'estrazione effettuatasi il 21 luglio 1980, rimborsabili, al valore nominale, dal 1º settembre 1980 quelle riguardanti il prestito « Città di Genova 1972 », e dal 1º ottobre 1980, quelle riguardanti il prestito « Città di Genova 1973 », presso la civica tesoreria e le seguenti banche:

Banca commerciale italiana, Banca nazionale del lavoro, Banca popolare di Novara, Banco ambrosiano, Banco di Chiavari e della Riviera ligure, Banco di Napoli, Banco di Roma, Banco di Sicilia, Cassa di risparmio di Genova e Imperia, Credito italiano ed Istituto bancario San Paolo di Torino.

« PRESTITO CITTA' DI GENOVA »
(Emissione 1972 - 7% - 8ª estrazione)

Obbligazioni da L. 100.000

11	27	—	—	—	—

Obbligazioni da L. 500.000

45	61	—	—	—	—

Obbligazione da L. 1.000.000

93	—	—	—	—	—

I numeri dei certificati estratti valgono per tutte le 300 serie del prestito.

I titoli presentati per il rimborso devono essere provvisti delle cedole dal n. 17 (scadenza 1º marzo 1981) al n. 40 (scadenza 1º settembre 1992).

Elenco dei numeri dei certificati dello stesso prestito estratti precedentemente e rimborsati solo parzialmente:

4	5	7	19	20	22
30	34	35	38	48	57
58	59	65	66	68	76
81	82	85	—	—	—

« PRESTITO CITTA' DI GENOVA »
(Emissione 1973 - 7% - 7ª estrazione)

Obbligazioni da L. 100.000

15	—	—	—	—	—

Obbligazioni da L. 500.000

44	—	—	—	—	—

Obbligazione da L. 1.000.000

72	—	—	—	—	—

I numeri dei certificati estratti valgono per tutte le 400 serie del prestito.

I titoli presentati per il rimborso devono essere provvisti delle cedole dal n. 15 (scadenza 1º aprile 1981) al n. 40 (scadenza 1º ottobre 1993).

Elenco dei numeri dei certificati dello stesso prestito estratti precedentemente e rimborsati solo parzialmente:

1	2	9	10	22	30
31	40	48	50	51	57
64	73	76	77	78	89

Genova, 1º agosto 1980

Il sindaco: Fulvio Cerofolini

Il ragioniere capo: rag. Luigi Menini

(Avviso C-22238).

ANIC

SOCIETA' PER AZIONI

Sede in Palermo

Sorteggio obbligazioni A.B.C.D. - Società italiana per azioni Asfalti bitumi cementi e derivati

Elenco delle obbligazioni 5,50%, emissione 1963-1981 estratti nel quattordicesimo sorteggio annuale il 7 agosto 1980 a Palermo.

Con verbale 7 agosto 1980, rogato dal notaio Rosanna Saeli, alla presenza del rappresentante degli obbligazionisti, sono stati sorteggiati per rimborso i seguenti certificati obbligazionari 5,50%, emissioni 1963-1981, rimborsabili al valore nominale di L. 1000 per ogni obbligazione, dal 1° ottobre 1967, presso i seguenti istituti di credito:

Banca commerciale italiana, Banca nazionale del lavoro, Credito italiano, Banco di Roma, Banco di Sicilia, Banca nazionale dell'agricoltura, Monte dei Paschi di Siena, Banca popolare di Novara, Banca Manusardi & C. di Milano, Banco di Napoli.

CERTIFICATI DELLE SERIE *D* - *E* - *F* - *G* - *H*

Da 50 obbligazioni ciascuno

0000138	0000098	0000101	0000118	0000304	0000226
0000019	0000292	0000295	0000305	0000045	0000088
0000028	0000340	0000251	0000303	0000109	0000274
0000254	0000129	0000061	0000186	0000306	0000216

Da 100 obbligazioni ciascuno

0000479	0000562	0000574	0000575	0000464	0000497
0000536	0000555	0000513	0000526	0000469	0000691
0000488	0000419	0000665	0000527	0000422	0000377
0000404	0000417	0000465	0000705	0000450	0000611

Da 250 obbligazioni ciascuno

0001046	0000959	0001032	0000946	0000756	0000835
0000894	0000808	0000763	0000988	0000855	0001084
0000916	0000799	0001018	0000775	0000938	0000813
0000824	0000979	0000793	0000732	0000918	0000871
0000766	—	—	—	—	—

Da 500 obbligazioni ciascuno

0001117	0001274	0001233	0001133	0001235	0001121
0001214	0001268	0001222	0001251	0001183	0001270
0001197	0001316	0001257	—	—	—

Da 1000 obbligazioni ciascuno

0001329	0001425	0001511	0001344	0001350	0001407
0001468	0001496	0001363	0001514	0001365	0001410
0001533	0001346	0001406	0001371	—	—

Conformemente all'art. 4 del regolamento l'estrazione è stata fatta per i certificati di serie *D* e gli stessi numeri valgono quale estrazione per i certificati di serie *E*, *F*, *G*, *H*.

Elenco delle obbligazioni 5,50 %, serie 1963/1981 estratte e non ancora rimborsate

ESTRAZIONE DEL 5 AGOSTO 1970
(IV estrazione)

Serie *G* n. 0360 da 50 obbligazioni
Serie *H* n. 0588 da 100 obbligazioni

ESTRAZIONE DELL'8 AGOSTO 1972
(VI estrazione)

Serie *G* n. 0346 da 50 obbligazioni

ESTRAZIONE DEL 1° SETTEMBRE 1975
(IX estrazione)

Serie *H* n. 0586 da 100 obbligazioni

ESTRAZIONE DEL 12 LUGLIO 1977
(XI estrazione)

Serie *F* n. 0344 da 50 obbligazioni
Serie *G* n. 0283 da 50 obbligazioni
Serie *G* n. 1019 da 250 obbligazioni
Serie *H* n. 0149 da 50 obbligazioni
Serie *H* n. 0553 da 100 obbligazioni
Serie *H* n. 0589 da 100 obbligazioni
Serie *H* n. 1307 da 500 obbligazioni

ESTRAZIONE DEL 25 LUGLIO 1978
(XII estrazione)

Serie *G* n. 1071 da 250 obbligazioni
Serie *G* n. 1240 da 500 obbligazioni
Serie *H* n. 0590 da 100 obbligazioni
Serie *H* n. 1444 da 1000 obbligazioni

ESTRAZIONE DEL 22 AGOSTO 1979
(XIII estrazione)

Serie *D* n. 1137 da 500 obbligazioni
Serie *F* n. 0170 da 50 obbligazioni
Serie *G* n. 0230 da 50 obbligazioni
Serie *H* n. 0148 da 50 obbligazioni
Serie *H* n. 0230 da 50 obbligazioni

Dott. Cesare Di Giovanni, notaio

(Avviso C-22270).

MEDIOCREDITO LIGURE

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

Fondo di dotazione L. 8.000.000.000

Rimborso di obbligazioni estratte

Si avvertono i signori obbligazionisti che dal 1° ottobre 1980, presso qualsiasi sportello degli enti partecipanti:

Cassa di risparmio di Genova e Imperia, Cassa di risparmio di Savona, Cassa di risparmio della Spezia, Banca commerciale italiana, Istituto bancario San Paolo di Torino, Banco di Roma, Credito italiano, Banco di Chiavari e della Riviera Ligure, Monte dei Paschi di Siena, Banco di Napoli, Banca Passadore & C., Banca nazionale delle comunicazioni, Credito lombardo, Banco ambrosiano, verranno rimborsati alla pari i certificati obbligazionari del:

Prestito obbligazionario 7% - 1971-1981 di lire 10 miliardi, serie *Sf*, *Yf*, *Nf*, *Bf*;

Prestito obbligazionario 9% - 1974-1982 di lire 12 miliardi, serie *Al*;

Prestito obbligazionario 10% - 1975-1983 di lire 21 miliardi, serie *Fm*;

Prestito obbligazionario 10% - 1976-1984 di lire 21 miliardi, serie *Cn*;

Prestito obbligazionario 10% - 1977-1984 di lire 30 miliardi, serie *Eo*;

per complessive nominali L. 15.600.000.

I titoli suddetti cessano di fruttare interesse alla data del 30 settembre 1980.

Risultano ancora in circolazione titoli relativi a precedenti estrazioni:

prestito 5,50% - 1963-1970: serie *B*, *E*;
prestito 6% - 1967-1977: serie *ad*, *bd*, *ed*, *hd*, *ld*;
prestito 7% - 1969-1979: serie *Be*, *Ee*, *Fe*, *Ge*, *He*, *Ke*, *Ne*, *Pe*;
prestito 7% - 1971-1981: serie *Af*, *Cf*, *Df*, *Ef*, *Ff*, *Of*, *Qf*, *Tf*, *Vf*;
prestito 7% 1971-1981: serie *Lg*, *Mg*, *Gg*, *Eg*;
prestito 9% - 1973-1983: serie *Ah*.

Il presidente: avv. Giovanni Borgna

(Avviso G-1641).

FILATI BURATTI

SOCIETA' PER AZIONI

Sede in Milano, viale Pasubio n. 6

Estrazione di obbligazioni

Il sottoscritto dott. Giuliano Salvini, notaio in Cusano Milanino, comunica che con suo atto 27 agosto 1980, numeri 28541/5656 di suo repertorio, si è proceduto all'estrazione di cinque biglietti corrispondenti ad altrettanti titoli da 100 obbligazioni ciascuno, emesse dalla società «FILATI BURATTI - S.p.a.», con sede in Milano, viale Pasubio n. 6, con delibera dell'assemblea del 17 luglio 1975, numeri 59324/14119 di repertorio dott. Cosimo Caroli.

Sono risultati estratti i biglietti recanti i numeri:

8	43	37	50	29	—

Dott. Giuliano Salvini, notaio

(Avviso M-11908).

I R I

ISTITUTO PER LA RICOSTRUZIONE INDUSTRIALE

Obbligazioni IRI 6 % - 1965-1983

Il giorno 9 settembre 1980 si è proceduto, a ministero del notaio Enrico Castellini, giusta verbale al n. 187247 di suo repertorio, alla dodicesima estrazione delle obbligazioni IRI 6% - 1965-1983, da rimborsare al 1° novembre 1980 per il valore nominale complessivo di L. 12.240.000.000, in applicazione del piano di ammortamento e dell'art. 4 del regolamento del prestito.

Avvertenze. – I numeri sorteggiati, di cui all'elenco che segue, riguardano i titoli contrassegnati da quello stesso numero in tutte le 150 serie costituenti l'intero prestito. I titoli sorteggiati nella predetta estrazione cessano di fruttare interessi dal 1° novembre 1980 e, quindi, da tale data sono rimborsabili al valore nominale presso la sede dell'IRI e presso le filiali della Banca d'Italia.

I titoli al portatore dovranno essere muniti di tutte le cedole con scadenza posteriore al 1° novembre 1980 (cedole n. 31 e seguenti); l'ammontare delle cedole eventualmente mancanti sarà trattenuto sul capitale da rimborsare.

Titoli di 100 obbligazioni (*L.* 100.000)

10	26	30	67	69	75
81	83	88	90	123	149
165	174	179	206	208	218
221	240	245	267	271	290
298	320	325	329	350	354
395	425	462	477	519	546
559	578	588	604	639	649
654	664	671	683	694	701
703	711	714	722	742	748
753	762	771	772	785	797
799	801	805	824	838	887
892	901	904	922	925	936
939	946	975	984	998	1019
1025	1065	1077	1084	1096	1098
1112	1115	1120	1156	1165	1175
1188	1203	1204	1225	1226	1239
1257	1259	1261	1272	1284	1300
1327	1344	1352	1357	1363	1380
1385	1393	1396	1402	1411	1424
1439	1441	1457	1464	1482	1498
1518	1539	1549	1550	1552	1570
1590	1599	1611	1634	1644	1670
1679	1690	1692	1708	1717	1730
1756	1757	1780	1814	1815	1816
1817	1819	1834	1839	1846	1869
1890	1893	1895	1901	1910	1925
1947	1949	1967	1989	1998	—

Titoli di 500 obbligazioni (*L.* 500.000)

2002	2013	2027	2037	2054	2056
2057	2073	2093	2099	2103	2121
2141	2149	2170	2175	2182	2191
2193	2223	2236	2239	2249	2277
2299	2303	2304	2310	2318	2334
2367	2383	2405	2436	2443	2444
2452	2457	2469	2490	2526	2535
2541	2542	2550	2551	2562	2582
2585	—	—			

Titoli di 1000 obbligazioni (*L.* 1.000.000)

2626	2631	2632	2667	2671	2687
2703	2704	2709	2740	2746	2768
2803	2817	2828	2830	2832	2838
2846	2863	2865	2877	2883	2906
2909	2912	2941	2944	2949	2953
2966	2991	3019	3020	3031	3045
3048	3049	3062	3068	3090	—

Titoli sorteggiati nelle precedenti estrazioni e ancora non presentati per il rimborso

Avvertenze. – Anche nell'elenco che segue i numeri sorteggiati riguardano i titoli contrassegnati da quello stesso numero in tutte le 150 serie costituenti l'intero prestito; ciascun numero viene riportato nel predetto elenco finché tutti i titoli recanti lo stesso numero non risultano rimborsati nelle 150 serie. I titoli estratti cessano di fruttare interessi dal 1° novembre dell'anno in cui ha avuto luogo l'estrazione. Nell'elenco che segue è indicato per ciascun titolo il numero della prima cedola di cui il titolo stesso deve essere munito; l'ammontare delle cedole eventualmente mancanti sarà trattenuto sul capitale da rimborsare.

Titoli di 100 obbligazioni (*L.* 100.000)

Titolo	Cedola	Titolo	Cedola	Titolo	Cedola
1	23	2	23	3	19
4	23	5	29	6	19
7	27	12	21	13	25
14	29	16	29	17	25
18	17	19	21	20	17
22	11 (**)	23	21	24	21
25	29	27	19	28	27
29	29	31	19	32	21
35	15	37	21	38	15
41	23	45	21	51	25
53	15	55	19	57	25
59	27	61	15	66	27
68	23	70	11 (**)	71	21
72	27	74	9 (*)	76	9 (*)
77	19	79	25	80	23
82	23	84	25	86	25
87	29	91	19	92	25
94	27	96	27	98	17
99	21	101	21	103	15
104	13	111	23	112	23
113	29	114	17	116	25
118	21	119	9 (*)	122	19
126	29	128	21	131	27
132	23	133	27	137	27
138	25	141	21	142	29
147	11 (**)	148	27	150	29
152	27	153	17	154	21
155	27	157	9 (*)	158	17
159	15	160	23	161	21
162	9 (*)	164	17	166	29
167	19	168	9 (*)	169	17
171	29	172	29	173	11 (**)
175	27	176	17	177	29
178	15	181	17	182	23
183	25	184	23	186	15
187	17	190	29	191	15
192	21	194	23	198	15
200	19	201	23	202	29
203	13	204	29	207	9 (*)
209	29	211	23	213	15
214	27	215	21	219	27

Titolo	Cedola	Titolo	Cedola	Titolo	Cedola
222	23	223	17	224	27
225	21	226	29	227	25
230	21	232	23	233	17
234	19	235	27	236	13
237	25	244	9 (*)	246	29
247	21	249	23	250	27
255	11 (**)	256	17	257	11 (**)
258	27	259	27	261	27
262	23	264	27	268	21
269	9 (*)	270	9 (*)	272	27
273	25	274	27	275	29
277	27	278	11 (**)	279	17
281	19	282	15	284	29
285	25	286	29	287	27
288	17	291	27	292	11 (**)
293	29	300	19	301	11 (**)
303	21	306	17	307	23
308	29	310	29	311	27
312	19	315	21	316	29
317	9 (*)	319	27	322	17
327	13	328	13	330	25
331	15	334	23	335	27
336	29	337	23	338	27
340	15	341	11 (**)	342	19
343	27	344	19	345	27
357	29	358	15	359	19
360	23	362	15	364	25
367	25	368	15	370	25
372	29	373	13	374	13
377	27	380	19	383	27
384	21	385	11 (**)	387	19
388	21	389	15	391	27
392	29	393	13	394	11 (**)
397	9 (*«	399	27	400	11 (**)
401	23	402	23	403	25
404	29	406	29	412	25
414	11 (**)	415	29	418	27
422	27	423	9 (*)	426	9 (*)
427	29	428	29	429	29
434	9 (*)	435	15	439	11 (**)
441	19	443	11 (**)	444	19
445	13	447	17	448	19
449	25	450	19	451	29
452	25	453	25	456	27
458	27	461	9 (*)	463	21
464	27	466	27	467	25
468	23	471	17	474	21
475	25	476	29	480	17
481	29	482	19	483	25
484	19	485	29	486	21
490	25	491	25	492	19
493	23	495	13	498	25
499	29	500	25	501	27
506	23	507	25	508	29
509	15	510	23	511	9 (*)
512	17	513	21	515	13
516	25	517	19	520	27
521	25	522	17	523	27
529	29	534	29	536	29
537	29	538	15	541	27
551	25	553	23	554	17
555	29	557	13	560	29
563	29	565	27	566	27
567	25	568	21	570	27
571	27	572	11 (**)	574	9 (*)
575	23	576	27	579	27
581	11 (**)	582	29	583	21
584	17	585	19	587	27
589	27	591	27	595	21
596	23	597	25	599	23
601	19	602	29	603	19
605	23	606	17	611	13
613	21	614	25	615	15
616	27	618	29	619	29
620	25	623	23	624	11(**)
625	15	626	21	629	29
630	29	633	21	634	29
640	25	642	21	643	25
644	29	648	13	650	23
651	23	652	29	653	19

Titolo	Cedola	Titolo	Cedola	Titolo	Cedola
656	25	657	27	659	29
660	13	661	23	662	19
665	21	668	19	672	19
674	15	675	29	676	15
677	27	678	23	679	17
680	25	682	21	684	17
686	19	687	23	695	27
696	17	697	13	698	17
699	19	702	21	704	19
706	19	707	13	708	21
710	21	712	25	713	13
715	17	716	29	721	23
724	15	726	11 (**)	727	19
728	21	730	27	731	17
732	21	733	21	738	29
739	27	743	27	744	19
745	29	751	25	752	27
755	19	756	17	757	25
758	29	760	23	765	25
766	29	768	23	773	25
774	27	775	25	776	21
777	21	778	29	784	9 (*)
787	25	789	17	790	17
794	21	796	29	798	21
802	9 (*)	803	27	804	27
806	23	807	25	808	15
811	27	813	25	814	13
816	23	817	11 (**)	818	23
825	25	826	25	827	25
828	21	830	23	832	11 (**)
833	19	834	25	837	13
839	13	840	23	842	19
843	17	847	23	848	29
849	21	852	9 (*)	853	17
854	15	855	15	856	13
857	17	858	25	860	19
861	15	864	23	866	25
868	21	870	25	874	19
877	19	878	19	880	29
881	21	886	17	890	15
891	23	893	29	895	29
896	25	898	15	899	23
902	29	905	27	906	29
907	29	908	25	910	21
911	23	913	17	915	19
916	27	918	23	923	27
927	23	928	17	929	29
930	9 (*)	931	15	935	19
938	25	940	13	941	15
945	23	949	25	950	17
951	19	952	17	953	25
956	23	962	21	963	23
967	21	969	13	971	29
973	29	978	13	979	25
981	29	983	27	986	21
987	21	988	13	989	29
990	19	991	17	992	25
993	21	994	29	997	29
999	29	1003	27	1004	17
1005	17	1009	13	1012	21
1024	21	1029	23	1032	29
1038	29	1039	19	1040	21
1041	19	1042	23	1046	23
1047	27	1048	21	1055	25
1056	23	1057	25	1058	19
1059	17	1060	25	1061	27
1063	27	1064	27	1066	23
1067	21	1068	19	1069	25
1070	19	1071	23	1072	25
1073	19	1074	27	1076	21
1081	29	1083	23	1085	11 (**)
1086	23	1088	17	1089	21
1090	13	1091	25	1092	21
1094	27	1097	23	1100	27
1101	21	1102	29	1106	27
1108	29	1109	25	1111	21
1114	17	1116	19	1117	21
1119	21	1121	21	1122	25
1123	25	1124	19	1126	19
1129	25	1130	25	1131	29

Titolo	Cedola	Titolo	Cedola	Titolo	Cedola
1132	25	1133	23	1134	21
1135	25	1139	29	1140	23
1141	15	1143	27	1145	11 (**)
1147	29	1149	13	1150	29
1154	21	1155	19	1160	27
1161	25	1162	25	1163	23
1169	27	1176	27	1178	29
1179	23	1182	27	1186	29
1189	27	1190	9 (*)	1191	19
1192	25	1193	11 (**)	1195	25
1196	27	1199	25	1200	11 (**)
1202	29	1206	27	1208	27
1209	23	1212	29	1213	13
1214	23	1215	19	1216	17
1218	9 (*)	1219	17	1221	13
1222	29	1224	29	1227	9 (*)
1228	9 (*)	1230	9 (*)	1233	27
1242	21	1243	25	1244	23
1247	23	1253	9 (*)	1255	17
1256	29	1268	29	1270	9 (*)
1271	27	1273	23	1274	13
1275	13	1278	21	1279	23
1280	21	1282	25	1285	25
1286	25	1288	27	1289	29
1290	25	1292	27	1296	21
1298	19	1299	27	1301	15
1306	17	1310	29	1311	29
1312	27	1313	27	1314	13
1315	27	1316	11 (**)	1317	23
1318	25	1319	21	1322	13
1323	13	1325	29	1326	19
1329	17	1330	13	1331	19
1332	25	1333	25	1334	11 (**)
1337	23	1339	17	1340	19
1341	17	1342	27	1345	27
1346	29	1347	21	1348	19
1349	17	1350	21	1351	25
1354	19	1356	13	1358	23
1359	21	1367	19	1368	13
1370	17	1371	19	1372	29
1377	21	1378	23	1379	15
1383	27	1384	9 (*)	1386	17
1388	11 (**)	1389	21	1390	25
1398	27	1400	29	1403	13
1404	21	1407	27	1408	25
1409	15	1410	17	1412	13
1413	25	1414	29	1416	21
1417	21	1418	29	1419	29
1420	21	1421	25	1422	17
1426	19	1429	23	1430	13
1433	27	1434	29	1435	19
1437	29	1443	25	1446	25
1450	29	1451	27	1453	21
1454	15	1455	29	1462	19
1466	17	1468	13	1469	29
1471	29	1472	29	1473	19
1474	27	1476	23	1477	27
1478	23	1479	23	1485	25
1486	23	1487	21	1488	27
1489	25	1491	21	1492	25
1493	23	1494	23	1495	15
1496	17	1499	15	1503	29
1504	27	1506	17	1508	21
1511	15	1512	17	1514	29
1519	27	1521	25	1522	11 (**)
1523	27	1524	15	1527	27
1529	29	1530	25	1533	29
1534	25	1535	27	1536	29
1538	23	1540	23	1542	19
1543	21	1544	29	1553	17
1554	25	1556	25	1557	25
1558	11 (**)	1559	15	1563	15
1564	29	1565	23	1566	27
1569	27	1571	23	1572	19
1573	15	1575	15	1576	23
1577	25	1578	29	1579	13
1580	23	1585	27	1587	19
1589	11 (**)	1591	27	1593	21
1594	27	1596	29	1597	27
1598	25	1601	17	1602	19

Titolo	Cedola	Titolo	Cedola	Titolo	Cedola
1603	15	1607	25	1613	27
1614	29	1615	23	1616	25
1617	19	1618	29	1622	25
1626	29	1630	17	1632	17
1633	19	1635	17	1636	23
1637	21	1639	29	1640	17
1641	29	1643	29	1646	23
1647	23	1649	11 (**)	1650	27
1655	29	1656	27	1658	19
1660	29	1663	23	1664	17
1666	21	1668	25	1671	27
1675	29	1676	23	1677	29
1680	13	1681	29	1683	19
1684	15	1686	29	1689	25
1691	15	1693	15	1694	23
1695	21	1697	9 (*)	1699	27
1700	27	1702	15	1703	21
1704	21	1705	15	1707	23
1710	19	1714	19	1716	27
1722	21	1724	29	1727	25
1734	25	1738	21	1739	21
1740	13	1741	9 (*)	1743	11 (**)
1745	11 (**)	1747	29	1748	23
1749	9 (*)	1750	27	1753	29
1755	23	1758	15	1760	15
1761	29	1762	27	1763	15
1764	19	1765	27	1766	9 (*)
1768	29	1769	25	1772	27
1773	27	1775	29	1777	15
1778	21	1779	11 (**)	1782	29
1786	9 (*)	1787	17	1788	17
1789	13	1790	11 (**)	1791	23
1792	9 (*)	1793	11 (**)	1794	13
1795	23	1798	21	1802	27
1803	17	1804	17	1805	11 (**)
1808	17	1809	17	1810	15
1812	25	1820	15	1821	15
1823	23	1825	25	1828	25
1829	11 (**)	1830	25	1831	15
1833	15	1836	15	1837	13
1838	27	1840	19	1841	29
1845	29	1851	21	1852	27
1853	23	1854	27	1856	9 (*)
1857	29	1858	27	1859	17
1860	25	1861	27	1862	23
1863	27	1864	23	1865	27
1867	29	1868	25	1870	17
1872	19	1873	11 (**)	1874	27
1876	9 (*)	1877	21	1878	23
1879	15	1881	11 (**)	1882	17
1884	19	1885	23	1891	15
1892	13	1894	29	1896	25
1897	27	1898	19	1899	23
1902	19	1903	19	1904	17
1905	23	1912	25	1913	19
1914	29	1915	13	1916	9 (*)
1917	27	1918	23	1919	13
1920	21	1922	21	1924	21
1926	25	1927	23	1929	19
1930	19	1931	27	1932	29
1934	23	1935	15	1938	25
1940	25	1941	25	1942	27
1943	29	1944	21	1962	23
1965	15	1969	13	1971	9 (*)
1972	11 (**)	1973	17	1974	19
1975	25	1976	17	1988	9 (*)
1993	25	1995	21	1996	29
1997	25	1999	11 (**)	2000	27

Titoli di 500 obbligazioni (*L.* 500.000)

Titolo	Cedola	Titolo	Cedola	Titolo	Cedola
2001	29	2003	25	2004	15
2005	11 (**)	2007	17	2008	25
2009	27	2011	27	2015	21
2016	21	2020	27	2021	25
2023	11 (**)	2025	29	2026	27
2028	23	2029	27	2031	17
2032	29	2033	15	2034	23
2035	25	2038	23	2039	23
2045	25	2047	25	2048	17
2049	25	2050	19	2051	27

Titolo	Cedola	Titolo	Cedola	Titolo	Cedola
2052	29	2058	15	2059	13
2060	19	2062	27	2064	19
2065	25	2066	23	2067	19
2069	17	2070	15	2075	19
2076	23	2078	23	2079	13
2080	17	2081	27	2083	19
2084	25	2085	17	2086	11 (**)
2088	9 (*)	2095	21	2096	19
2097	25	2098	29	2100	27
2101	9 (*)	2102	21	2104	21
2108	23	2109	27	2112	29
2113	23	2114	29	2118	15
2119	29	2120	23	2125	11 (**)
2127	15	2128	13	2129	15
2131	29	2133	29	2135	19
2136	15	2137	27	2142	25
2143	25	2147	29	2151	11 (**)
2152	11 (**)	2155	25	2156	27
2157	15	2158	27	2160	25
2161	29	2165	23	2166	29
2167	19	2169	25	2171	21
2172	9 (*)	2177	19	2180	27
2183	27	2184	19	2185	21
2188	27	2192	25	2194	21
2197	19	2200	21	2202	9 (*)
2204	11 (**)	2206	19	2207	15
2209	21	2212	13	2214	13
2215	23	2216	19	2217	27
2222	25	2224	23	2226	25
2227	17	2228	29	2229	17
2231	23	2232	25	2235	11 (**)
2237	23	2238	25	2243	23
2245	27	2246	13	2247	27
2248	21	2251	23	2254	19
2256	25	2257	23	2258	25
2261	17	2262	21	2263	13
2264	23	2265	27	2268	21
2270	17	2271	25	2272	25
2275	13	2276	29	2279	21
2282	23	2283	27	2284	15
2285	27	2287	17	2288	27
2293	21	2294	27	2295	17
2296	27	2298	23	2301	25
2305	25	2306	21	2309	29
2312	27	2313	27	2315	23
2319	19	2321	21	2323	17
2324	17	2326	27	2328	25
2330	29	2332	29	2335	25
2336	19	2339	21	2341	11 (**)
2344	21	2346	25	2347	27
2350	25	2351	29	2352	29
2355	23	2358	21	2361	13
2366	15	2368	25	2369	13
2370	17	2371	23	2372	23
2373	25	2374	29	2375	29
2376	29	2377	23	2380	15
2381	29	2382	19	2384	23
2387	29	2388	25	2390	23
2391	21	2396	11 (**)	2398	25
2399	11 (**)	2400	27	2401	13
2402	27	2406	29	2407	29
2408	29	2412	27	2415	27
2417	9 (*)	2419	27	2420	27
2421	23	2423	21	2425	19
2426	21	2427	23	2428	21
2429	25	2430	9 (*)	2431	25
2433	23	2440	21	2442	29
2447	15	2448	29	2450	29
2453	19	2454	23	2456	21
2458	29	2459	27	2463	21
2465	27	2467	29	2470	17
2471	13	2472	17	2475	19
2476	23	2480	27	2482	19
2484	13	2485	27	2487	17
2488	27	2492	29	2493	15
2495	29	2496	17	2497	29
2499	11 (**)	2501	29	2504	29
2505	25	2510	27	2511	21
2513	29	2514	29	2517	25
2518	23	2519	19	2521	29

Titolo	Cedola	Titolo	Cedola	Titolo	Cedola
2528	13	2530	15	2531	17
2532	27	2533	9 (*)	2534	21
2539	25	2540	27	2543	19
2544	17	2547	23	2548	21
2553	17	2555	15	2560	29
2561	15	2563	23	2568	27
2570	9 (*)	2572	29	2573	29
2574	25	2579	29	2581	17
2583	29	2588	25	2593	29
2594	23	2598	23		

Titoli di 1000 *obbligazioni* (*L.* 1.000.000)

Titolo	Cedola	Titolo	Cedola	Titolo	Cedola
2604	29	2605	9 (*)	2607	25
2611	25	2614	27	2623	25
2629	17	2630	15	2633	9 (*)
2638	27	2639	19	2645	21
2646	21	2647	29	2653	13
2655	27	2656	23	2658	27
2659	13	2660	15	2661	29
2663	21	2666	25	2668	29
2669	27	2670	29	2672	19
2673	9 (*)	2674	27	2675	19
2676	29	2677	29	2678	23
2683	15	2685	11 (**)	2686	21
2688	27	2689	29	2690	13
2692	13	2694	9 (*)	2696	15
2697	21	2698	19	2699	25
2700	17	2701	23	2702	13
2705	25	2706	27	2710	27
2713	27	2714	21	2715	15
2717	23	2719	23	2726	25
2732	29	2733	13	2735	29
2736	17	2737	27	2743	19
2745	23	2747	29	2748	25
2749	15	2750	21	2753	13
2754	15	2755	17	2757	25
2761	11 (**)	2763	29	2767	29
2769	25	2770	29	2774	17
2776	27	2777	23	2779	13
2780	29	2787	27	2788	15
2792	23	2793	15	2796	23
2799	17	2804	29	2810	19
2813	25	2815	17	2822	9 (*)
2823	19	2824	17	2826	11 (**)
2827	25	2829	27	2833	27
2834	19	2839	27	2841	27
2842	25	2844	11 (**)	2845	29
2849	23	2853	17	2855	25
2857	15	2858	19	2862	29
2864	11 (**)	2866	29	2868	9 (*)
2870	29	2873	27	2875	23
2880	29	2881	27	2882	9 (*)
2884	11 (**)	2885	27	2891	27
2897	23	2899	19	2900	23
2902	11 (**)	2904	25	2907	27
2910	19	2915	29	2916	29
2917	23	2920	11 (**)	2923	21
2925	29	2926	25	2927	25
2930	29	2931	21	2932	29
2933	27	2935	27	2938	25
2946	29	2947	29	2952	19
2955	19	2956	19	2957	13
2958	25	2960	29	2961	23
2962	27	2964	29	2967	25
2968	27	2971	23	2973	19
2974	23	2975	19	2976	21
2978	25	2979	13	2982	19
2986	21	2988	21	2989	25
2990	23	2992	25	2993	9 (*)
2998	19	3000	29	3002	29
3003	23	3004	11 (**)	3005	27
3007	13	3010	11 (**)	3011	23
3012	27	3014	27	3018	25
3023	25	3027	17	3029	25
3033	25	3035	21	3036	27
3039	27	3046	15	3051	29
3052	23	3053	23	3054	21
3055	11 (**)	3056	9 (*)	3058	27
3059	17	3061	27	3063	13

Titolo	Cedola	Titolo	Cedola	Titolo	Cedola
—	—	—	—	—	—
3064	17	3065	29	3066	29
3067	19	3074	23	3076	21
3077	27	3079	29	3081	17
3082	21	3088	27	3089	21
3091	25	3095	25	3096	29
3099	29	—	—	—	—

(*) Prescritto.
(**) In prescrizione dal 1º novembre 1980.

Istituto per la ricostruzione industriale:
avv. Michele Savarese - dott. Fausto Persegani

(Avviso S-14328).

ENI
ENTE NAZIONALE IDROCARBURI
ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
Sede in Roma

Prestiti obbligazionari ENI Sud 5,50 % - IV e V serie
Estrazione del 18 settembre 1980

Titoli obbligazionari ENI Sud 5,50% - IV serie estratti per ciascuno dei dieci gruppi (*A, B, C, D, E, F, G, H, I, J*) e pagabili dal 16 novembre 1980. I titoli presentati per il rimborso devono essere sprovvisti delle cedole.

Per i titoli da 50 obbligazioni risultano estratti i seguenti numeri:

10	14	23	24	26	36
39	44	51	70	93	105
112	120	163	164	180	190
220	226	235	236	273	277
280	312	314	316	319	320
321	331	339	342	352	356
374	394	397	400	419	432
439	442	444	448	449	458
462	481	483	521	522	525
546	558	584	592	595	637
645	658	661	662	666	678
681	685	707	708	710	712
713	714	739	751	757	766
769	771	777	780	781	786
797	802	803	806	839	846
847	849	853	870	874	876
896	934	951	955	982	990
995	1030	1039	1041	1050	1063
1068	1083	1094	1097	1107	1109
1120	1121	1122	1128	1143	1149
1160	1175	1206	1221	1231	1248
1254	1260	1272	1275	1290	1305
1312	1327	1346	1353	1358	1379
1381	1391	1397	1399	1404	1411
1420	1454	1463	1473	1504	1507
1510	1514	1528	1541	1555	1562
1568	1569	1575	1579	1622	1624
1626	1647	1651	1654	1665	1666
1668	1675	1682	1688	1696	1698
1699	1717	1740	1741	1767	1769
1795	1799	1809	1822	1830	1835
1843	1848	1856	1861	1865	1869
1924	1928	1946	1971	1973	1976
1986	1988	—	—	—	—

Per i titoli da 100 obbligazioni risultano estratti i seguenti numeri:

2014	2026	2036	2056	2072	2083
2089	2096	2107	2119	2143	2144
2148	2150	2158	2174	2177	2180
2202	2234	2239	2250	2258	2260
2263	2269	2283	2288	2300	2301
2305	2315	2319	2327	2345	2347
2358	2360	2377	2387	2397	2410
2415	2429	2445	2447	2452	2456
2462	2475	2478	2522	2530	2571
2574	2580	2591	2596	2603	2607
2609	2610	2614	2639	2642	2648
2654	2662	2664	2670	2701	2709
2725	2726	2730	2735	2743	2768
2777	2781	2784	2820	2833	2837
2849	2853	2856	2859	2865	2869
2877	2888	2905	2921	2929	2961
2971	2978	2980	2986	2989	2998
3004	3008	3014	3019	3021	3024
3045	3058	3062	3088	3089	3118
3120	3129	3131	3134	3149	3179
3181	3204	3208	3213	3214	3224
3233	3243	3248	3253	3258	3260
3274	3288	3296	3313	3324	3328
3334	3345	3347	3356	3358	3361
3363	3365	3373	3376	3387	3390
3393	3404	3407	3422	3455	3462
3472	3482	3488	3491	—	—

Per i titoli da 500 obbligazioni risultano estratti i seguenti numeri:

3513	3538	3547	3561	3562	3563
3578	3579	3583	3615	3622	3624
3626	3634	3667	3676	3678	3683
3693	3701	3713	3722	3729	3733
3734	3737	3742	3751	3778	3783
3798	3824	3826	3834	3838	3839
3841	3846	3848	3861	3867	3872
3875	3884	3891	3936	3938	3955
3966	3977	3993	4019	4020	4027
4033	4061	4066	4073	4092	4096
4110	4115	4116	4118	4133	4135
4143	4144	4158	4159	4164	4173
4175	4179	4181	4190	4192	4194
4196	4202	4203	4221	4226	4241
4243	4245	4271	4273	4282	4294
4295	4311	4323	4325	4331	4333
4334	4342	4355	4359	4362	4377
4390	4402	4416	4439	4452	4460
4467	4477	4485	4493	4506	4526
4531	4570	4581	4582	4586	4590
4599	4613	4615	4617	4618	4623
4629	4633	4639	4644	4668	4678
4679	4681	4688	4711	4715	4717
4719	4739	4763	4781	4818	4830
4831	4832	4834	4847	4848	4851
4863	4870	4895	4897	4918	4931
4943	4944	4978	4986	—	—

Per i titoli da 1000 obbligazioni risultano estratti i seguenti numeri:

5006	5013	5017	5018	5020	5048
5083	5096	5129	5135	5181	5182
5197	5213	5221	5227	5236	5245
5249	5273	5292	5310	5341	5356
5370	5377	5378	5383	5390	5391
5394	5396	5431	5432	5434	5435
5436	5442	5444	5452	5453	5456
5457	5460	5468	5476	5480	5501
5522	5534	5542	5550	5572	5601
5602	5619	5629	5637	5646	5661
5665	5676	5679	5695	5704	5708
5713	5732	5741	5757	5765	5770
5798	5801	5805	5816	5827	5836
5837	5839	5842	5867	5889	5890
5899	5900	5901	5908	5924	5948
5958	5959	5961	5972	5976	6024
6037	6045	6055	6059	6072	6075
6082	6089	6100	6105	6111	6122
6136	6139	6149	6169	6178	6184
6190	6200	6217	6221	6231	6234
6243	6256	6274	6277	6278	6284
6287	6299	6312	6324	6325	6331
6338	6348	6357	6378	6380	6395
6400	6402	6409	6418	6422	6428
6432	6448	6455	6458	6476	6481
6490	6495	6504	6507	6515	6532
6543	6552	6554	6569	6573	6588
6623	6627	6633	6648	6656	6678
6692	6708	6731	6758	6773	6778

6806	6811	6825	6826	6840	6841
6845	6846	6849	6859	6860	6864
6870	6884	6891	6901	6908	6912
6935	6959	6961	6963	6972	6974
6989	6997	—	—	—	—

Titoli obbligazionari ENI Sud 5,50% - V serie estratti per ciascuno dei dieci gruppi (*A, B, C, D, E, F, G, H, I, J*) pagabili dal 16 novembre 1980. I titoli presentati per il rimborso devono essere provvisti delle cedole dal n. 39 al n. 40.

Per i titoli da una obbligazione risultano estratti i seguenti numeri:

3	12	29	30	41	50
51	52	72	73	109	112
143	147	152	154	157	165
170	177	190	203	204	208
213	216	265	272	279	291
294	300	309	310	322	338
343	360	369	388	395	411
417	430	455	470	493	512
518	523	529	535	556	578
581	596	602	603	604	615
630	659	662	678	693	696
765	804	825	842	847	863
895	905	906	908	909	912
923	929	971	995	1001	1005
1018	1020	1045	1046	1051	1055
1064	1069	1077	1106	1107	1111
1120	1123	1130	1133	1135	1143
1150	1175	1196	1200	1213	1230
1259	1267	1317	1320	1330	1366
1423	1443	1456	1477	1480	1489
1501	1502	1504	1506	1552	1559
1561	1584	1632	1640	1649	1662
1671	1681	1687	1720	1721	1760
1764	1787	1799	1804	1807	1824
1829	1854	1866	1867	1870	1876
1878	1903	1904	1917	1950	1965
1967	1972	1988	2009	2015	2018
2019	2036	2043	2046	2050	2063
2071	2098	2105	2113	2116	2132
2148	2159	2161	2168	2181	2185
2194	2198	2202	2206	2230	2241
2243	2245	2252	2257	2260	2269
2286	2287	2309	2317	2330	2345
2359	2360	2363	2368	2383	2388
2417	2419	2433	2471	—	—

Per i titoli da 5 obbligazioni risultano estratti i seguenti numeri:

2547	2549	2587	2616	2629	2634
2649	2658	2663	2677	2678	2683
2686	2688	2701	2712	2720	2724
2728	2757	2767	2778	2812	2824
2829	2862	2887	2890	2894	2898
2912	2918	2958	2962	2965	2968
2977	2999	3022	3026	3028	3035
3055	3060	3064	3078	3093	3107
3118	3145	3180	3183	3192	3193
3197	3201	3211	3221	3230	3237
3273	3278	3287	3293	3294	3295
3297	3315	3319	3330	3344	3352
3362	3388	3398	3411	3428	3449
3479	3483	3511	3526	3561	3562
3570	3571	3586	3596	3602	3608
3648	3649	3683	3691	3708	3724
3751	3754	3764	3772	3773	3783
3791	3811	3820	3824	3834	3838
3842	3844	3854	3861	3873	3891
3896	3899	3926	3937	3942	3944
3947	3956	3962	3973	3995	—

Per i titoli da 10 obbligazioni risultano estratti i seguenti numeri:

4004	4020	4021	4044	4103	4108
4120	4137	4138	4140	4150	4160
4176	4182	4205	4217	4234	4236
4256	4273	4280	4298	4304	4345
4373	4380	4382	4383	4412	4455
4464	4474	4506	4516	4543	4560
4561	4567	4577	4578	4580	4585
4597	4605	4607	4615	4642	4665
4677	4695	4700	4709	4718	4721
4736	4762	4787	4833	4835	4844
4848	4849	4858	4902	4911	4944
4955	4957	4962	4970	4971	4983
4988	5004	5008	5018	5035	5047
5055	5056	5058	5061	5068	5074
5079	5084	5090	5101	5114	5122
5127	5134	5141	5166	5196	5197
5201	5219	5222	5226	5227	5229
5235	5237	5250	5264	5281	5304
5309	5315	5325	5346	5347	5350
5395	5399	5439	5458	5471	5476
5485	5480	5500	5518	5541	5543
5569	5608	5609	5616	5620	5622
5631	5635	5638	5640	5641	5642
5669	5672	5677	5684	5698	5710
5713	5720	5731	5737	5744	5751
5752	5767	5779	5810	5824	5846
5847	5851	5880	5904	5947	5974
5980	5984	5987	5991	—	—

Avvertenze: I suddetti titoli obbligazionari estratti sono rimborsabili alla pari presso le principali banche e casse di risparmio a partire dal 16 novembre 1980. I titoli estratti cessano di essere fruttiferi il 15 novembre dell'anno in cui sono stati estratti e devono essere provvisti delle cedole che maturano in data posteriore al 16 novembre di tale anno indicato per ciascuna estrazione.

L'importo delle cedole indebitamente riscosse sui titoli divenuti infruttiferi a seguito di estrazione sarà dedotto dall'importo del capitale da rimborsare.

Roma, 22 settembre 1980

Il responsabile amministrativo:
rag. Francesco Gerardi

(Avviso **S-14393**).

C. E. C. A.

COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO

Prestito obbligazionario C.E.C.A. 10 % - 1975-1985
Lire 30 miliardi
Avviso agli obbligazionisti

A norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, il 10 settembre 1980 alla presenza di un notaio e del rappresentante della Banca nazionale del lavoro, ha avuto luogo il sorteggio per l'ammortamento della terza rata del prestito obbligazionario C.E.C.A. 10% - 1975-1985.

Come da verbale notarile, è stato estratto il n. 7 valido per tutte le 3.750 serie, da 8.000 obbligazioni cadauna, nelle quali è raggruppato il prestito.

I certificati appartenenti alle sottoindicate serie, sorteggiati nelle precedenti estrazioni, non sono stati ancora presentati al rimborso (in parentesi è indicata la data di rimborsabilità espressa dal mese e dalle ultime due cifre dell'anno di decorrenza dell'ammortamento):

Numero certificato	Serie	Numero certificato	Serie	Numero certificato	Serie
1	155 (12/78)	3	155 (12/79)	1	273 (12/78)
3	273 (12/79)	1	279 (12/78)	3	279 (12/79)
1	379 (12/78)	3	379 (12/79)	1	380 (12/78)
3	380 (12/79)	3	419 (12/79)	1	465 (12/78)
3	465 (12/79)	3	505 (12/79)	3	510 (12/79)
1	899 (12/78)	3	1876 (12/79)	3	1877 (12/79)
3	1893 (12/79)	1	2053 (12/78)	3	2053 (12/79)
1	2054 (12/78)	3	2054 (12/79)	3	2100 (12/79)
1	2118 (12/78)	3	2130 (12/79)	3	2233 (12/79)
3	2234 (12/79)	3	2235 (12/79)	3	2236 (12/79)
3	2237 (12/79)	3	2238 (12/79)	3	2239 (12/79)
3	2240 (12/79)	1	2250 (12/78)	3	2250 (12/79)

Numero certificato	Serie	Numero certificato	Serie	Numero certificato	Serie
3	2253 (12/79)	3	2254 (12/79)	3	2255 (12/79)
3	2261 (12/79)	3	2428 (12/79)	3	2492 (12/79)
3	2494 (12/79)	3	2496 (12/79)	3	2499 (12/79)
1	2567 (12/78)	3	2607 (12/79)	1	2684 (12/78)
3	2684 (12/79)	3	2685 (12/79)	3	2686 (12/79)
3	2689 (12/79)	3	2721 (12/79)	1	2730 (12/78)
1	2751 (12/78)	3	2751 (12/79)	3	2821 (12/79)
3	2823 (12/79)	3	2856 (12/79)	3	2862 (12/79)
3	2883 (12/79)	3	2984 (12/79)	3	2985 (12/79)
3	2986 (12/79)	1	2992 (12/78)	3	2992 (12/79)
1	2993 (12/78)	1	3291 (12/78)	3	3291 (12/79)
1	3314 (12/78)	3	3314 (12/79)	1	3317 (12/78)
1	3318 (12/78)	1	3319 (12/78)	1	3321 (12/78)
3	3321 (12/79)	3	3322 (12/79)	3	3323 (12/79)
3	3326 (12/79)	1	3327 (12/78)	1	3329 (12/78)
1	3330 (12/78)	3	3330 (12/79)	3	3331 (12/79)
3	3332 (12/79)	3	3341 (12/79)	3	3342 (12/79)
3	3348 (12/79)	3	3424 (12/79)	3	3438 (12/79)
3	3444 (12/79)	1	3456 (12/78)	3	3456 (12/79)
3	3457 (12/79)	3	3471 (12/79)	3	3555 (12/79)
3	3556 (12/79)	3	3579 (12/79)	3	3580 (12/79)
3	3592 (12/79)	1	3593 (12/78)	3	3593 (12/79)
3	3661 (12/79)	3	3703 (12/79)	1	3707 (12/78)
3	3707 (12/79)	3	3708 (12/79)	3	3709 (12/79)
1	3723 (12/78)	3	3723 (12/79)	1	3726 (12/78)
3	3726 (12/79)	1	3734 (12/78)	—	—

I titoli sorteggiati si prescrivono decorsi 10 anni dalla data in cui sono divenuti rimborsabili.

Le obbligazioni estratte per ammortamento devono essere presentate per il rimborso, alla pari, presso gli sportelli della Banca nazionale del lavoro e della Banca commerciale italiana. munite di tutte le cedole successive alla scadenza:

1ª estrazione dell'11 settembre 1978, titoli rimborsabili dal 1° dicembre 1978, cedola n. 7 e seguenti;

2ª estrazione del 10 settembre 1979, titoli rimborsabili dal 1° dicembre 1979, cedola n. 9 e seguenti;

3ª estrazione del 10 settembre 1980, titoli rimborsabili dal 1° dicembre 1980, cedola n. 11 e seguenti.

Roma, 25 settembre 1980

Banca nazionale del lavoro
Direzione generale:
Alvaro Iannuzzi - Francesco Maniscalco

(Avviso S-14493).

IRI

ISTITUTO PER LA RICOSTRUZIONE INDUSTRIALE

Obbligazioni IRI-STET 7 % - 1973-1988 parzialmente convertibili in azioni STET

Il giorno 16 settembre 1980 si è proceduto, a ministero del notaio Enrico Castellini, giusta verbale al n. 187314 di suo repertorio, alla quarta estrazione a sorte delle obbligazioni IRI-STET 7% - 1973-1988 costituenti la quota di ammortamento per l'anno 1980; sono state sorteggiate le seguenti tre serie da nominali lire 1.000.000.000 ciascuna, per il valore nominale complessivo di L. 3.000.000.000:

3 10 48 — — —

Le obbligazioni comprese in dette serie cessano di fruttare interessi dal 1° dicembre 1980 e, quindi, da tale data sono rimborsabili al valore nominale presso la sede dell'IRI e presso le filiali della Banca d'Italia.

I titoli al portatore dovranno essere muniti di tutte le cedole con scadenza posteriore al 1° dicembre 1980 (cedole n. 15 e seguenti); l'ammontare delle cedole eventualmente mancanti sarà trattenuto sul capitale da rimborsare.

In luogo del rimborso totale delle obbligazioni sorteggiate, i portatori potranno chiedere la parziale conversione delle stesse in azioni STET - Società finanziaria telefonica p.a. alle condizioni previste agli articoli 6 e 8 del regolamento del prestito, riportato a tergo di tutti i titoli al portatore, e in base al nuovo rapporto come risulta dall'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Parte II, n. 137, del 19 maggio 1978. Le relative richieste accompagnate dai titoli dovranno essere presentate nel mese di novembre 1980 all'IRI direttamente o per tramite delle filiali della Banca d'Italia.

Eventuali richieste che venissero presentate tardivamente saranno ugualmente accettate, ma non altre il 1° dicembre 1982.

Serie sorteggiate nelle precedenti estrazioni

Le obbligazioni comprese in dette serie hanno cessato di fruttare interessi il 1° dicembre dell'anno in cui ha avuto luogo l'estrazione. Nell'elenco che segue, pertanto, sono riportati, a fianco delle serie estratte, l'anno di estrazione e il numero della prima cedola di cui i titoli debbono essere muniti; l'ammontare delle cedole eventualmente mancanti sarà trattenuto sul capitale da rimborsare.

Eventuali richieste di parziale conversione in azioni STET delle obbligazioni non ancora rimborsate potranno essere accettate non oltre il 1° dicembre 1980 per le serie estratte nel 1978 e non oltre il 1° dicembre 1981 per quelle estratte nel 1979. Per le serie estratte nel 1977 il diritto alla conversione è decaduto il 1° dicembre 1979.

Serie	Anno di estrazione	Cedola
6	1978	11
7	1978	11
11	1977	9
13	1979	13
28	1978	11
37	1979	13
40	1977	9
42	1977	9
50	1979	13

Istituto per la ricostruzione industriale:
avv. Michele Savarese - dott. Fausto Persegani

(Avviso S-14541).

IRI

ISTITUTO PER LA RICOSTRUZIONE INDUSTRIALE

Obbligazioni IRI 5,50 % - 1961-1986

Il giorno 16 settembre 1980 si è proceduto, a ministero del notaio Enrico Castellini, giusta verbale al n. 187313 di suo repertorio, alla diciannovesima estrazione delle obbligazioni IRI 5,50% - 1961-1986 da rimborsare al 1° dicembre 1980 per il valore nominale complessivo di L. 5.125.000.000, in applicazione del piano di ammortamento e dell'art. 4 del regolamento del prestito.

Avvertenze. — I titoli sorteggiati nella predetta estrazione cessano di fruttare interessi dal 1° dicembre 1980 e, quindi, da tale data sono rimborsabili al valore nominale presso la sede dell'IRI e presso le filiali della Banca d'Italia.

I titoli al portatore dovranno essere muniti di tutte le cedole con scadenza posteriore al 1° dicembre 1980 (cedole n. 39 e seguenti); l'ammontare delle cedole eventualmente mancanti sarà trattenuto sul capitale da rimborsare.

I numeri dei titoli sorteggiati sono i seguenti:

Titoli da una obbligazione (*L.* 100.000)

dal n. 30358 al n. 30840
dal n. 40401 al n. 44927

Titoli di 5 *obbligazioni* (*L.* 500.000)

dal n. 221851 al n. 223950

Titoli di 10 *obbligazioni* (*L.* 1.000.000)

dal n. 321760 al n. 323716
dal n. 326045 al n. 326662
dal n. 328180 al n. 329178

Titoli sorteggiati nelle precedenti estrazioni e non ancora presentati per il rimborso

Avvertenze. — I titoli estratti cessano di fruttare interessi dal 1º dicembre dell'anno in cui ha avuto luogo l'estrazione.

Nell'elenco che segue è indicato per ciascun titolo il numero della prima cedola di cui il titolo stesso deve essere munito; l'ammontare delle cedole eventualmente mancanti sarà trattenuto sul capitale da rimborsare.

Titoli di una obbligazione (*L.* 100.000)

Titolo	Cedola	Titolo	Cedola	Titolo	Cedola
5701	23	6423	23	6424	23
6425	23	6531	23	6532	23
6533	23	6534	23	6535	23
6646	23	6647	23	6648	23
6654	23	6688	23	6689	23
6698	23	6699	23	6700	23
7028	23	7029	23	7030	23
7325	23	7531	23	7532	23
7533	23	7702	23	7703	23
7704	23	7711	23	7808	23
7869	23	9772	27	9774	27
10008	27	10009	27	10074	27
10075	27	10087	27	10114	27
10236	27	10764	21	10890	21
11414	21	12660	21	12661	21
12735	15 (*)	12757	15 (*)	12759	15 (*)
12864	15 (*)	12865	15 (*)	13985	15 (*)
15329	3 (*)	19187	21	19188	21
19534	27	19558	27	19559	27
19560	27	19571	27	19572	27
19596	27	19597	27	19598	27
19696	27	19697	27	19698	27
20023	27	20064	27	20065	27
20091	27	20151	27	20152	27
20158	27	20159	27	20160	27
20218	27	20219	27	20241	27
20242	27	20243	27	20244	27
20245	27	20259	27	20296	27
20297	27	20496	27	20497	27
20631	27	20660	27	20661	27
20662	27	20709	27	20726	27
20727	27	20738	27	20746	27
20747	27	20748	27	20749	27
20983	27	20984	27	21035	27
21378	33	21381	33	21408	33
21410	33	21411	33	21476	33
21477	33	21557	33	21558	33
21559	33	21560	33	21561	33
21562	33	21584	33	21733	33
21776	33	21777	33	21891	33
21892	33	21923	33	21938	33
21939	33	21942	33	21943	33
21944	33	21945	33	21946	33
21949	33	21955	33	21956	33
21958	33	21959	33	21960	33
21961	33	21962	33	21963	33
21983	33	22015	33	22081	33
22082	33	22100	33	22101	33
22205	33	22266	33	22297	33
22298	33	22299	33	22300	33
22301	33	22365	33	22372	33
22373	33	22410	33	22411	33
22424	33	22495	33	22500	33
22549	33	22582	33	22583	33
22593	33	22604	33	22605	33

Titolo	Cedola	Titolo	Cedola	Titolo	Cedola
22611	33	22612	33	22645	33
22646	33	22647	33	22673	33
22674	33	22675	33	22701	33
22786	33	22787	33	22788	33
22789	33	22859	33	22899	33
22900	33	22989	33	22990	33
23035	33	23112	33	23123	33
23124	33	23125	33	23126	33
23127	33	23258	33	23271	33
23349	33	23350	33	23351	33
23356	33	23402	33	23423	33
23424	33	23425	33	23450	33
23451	33	23493	33	23494	33
23495	33	23516	33	23517	33
23569	33	23570	33	23590	33
23591	33	23592	33	23593	33
23597	33	23598	33	23610	33
23611	33	23612	33	23614	33
23615	33	23632	33	23635	33
23671	33	23742	33	24082	33
24083	33	24091	33	24160	33
24172	33	24173	33	24174	33
24175	33	24176	33	24177	33
24178	33	24214	33	24228	33
24231	33	24243	33	24255	33
24294	33	24296	33	24309	33
24310	33	24543	33	24663	33
25144	33	25145	33	25215	33
25216	33	25247	33	25248	33
25262	33	25292	33	25293	33
25294	33	25358	33	25379	33
25505	33	25506	33	25507	33
25566	33	25567	33	25592	33
25593	33	25641	37	25642	37
25643	37	25644	37	25645	37
25646	37	25647	37	25648	37
25649	37	25650	37	25651	37
25728	37	25745	37	25746	37
25747	37	25771	37	25779	37
25812	37	25832	37	25833	37
25949	37	25950	37	26042	37
26043	37	26044	37	26045	37
26079	37	26110	37	26111	37
26112	37	26113	37	26114	37
26115	37	26116	37	26117	37
26118	37	26119	37	26120	37
26121	37	26122	37	26123	37
26124	37	26149	37	26150	37
26151	37	26152	37	26153	37
26256	37	26257	37	26258	37
26259	37	26260	37	26295	37
26296	37	26297	37	26298	37
26299	37	26300	37	26374	37
26375	37	26376	37	26382	37
26387	37	26396	37	26405	37
26406	37	26501	37	26502	37
26503	37	26504	37	26534	37
26539	37	26553	37	26554	37
26608	37	26609	37	26610	37
26611	37	26612	37	26648	37
26649	37	26650	37	26651	37
26656	37	26657	37	26658	37
26697	37	26698	37	26699	37
26700	37	26701	37	26752	37
26753	37	26754	37	26755	37
26756	37	26757	37	26758	37
26759	37	26812	37	26832	37
26840	37	26841	37	26842	37
26851	37	26893	37	26896	37
26897	37	26904	37	26905	37
26906	37	26919	37	26955	37
26956	37	26957	37	26958	37
26968	37	26978	37	26982	37
26983	37	26996	37	26997	37
27056	37	27057	37	27058	37
27067	37	27068	37	27069	37
27110	37	27113	37	27114	37
27128	37	27161	37	27162	37

Titolo	Cedola	Titolo	Cedola	Titolo	Cedola
27163	37	27164	37	27168	37
27172	37	27180	37	27181	37
27182	37	27183	37	27188	37
27214	37	27236	37	27238	37
27243	37	27254	37	27255	37
27256	37	27257	37	27258	37
27306	37	27307	37	27308	37
27309	37	27331	37	27343	37
27346	37	27347	37	27348	37
27349	37	27367	37	27368	37
27369	37	27370	37	27373	37
27374	37	27382	37	27387	37
27408	37	27409	37	27415	37
27419	37	27425	37	37474	37
27475	37	27503	37	27549	37
27550	37	27551	37	27579	37
27580	37	27581	37	27582	37
27597	37	27599	37	27600	37
27604	37	27605	37	27606	37
27607	37	27608	37	27609	37
27610	37	27611	37	27628	37
27629	37	27630	37	27662	37
27663	37	27664	37	27666	37
27667	37	27673	37	27674	37
27677	37	27678	37	27679	37
27718	37	27720	37	27727	37
27733	37	27737	37	27738	37
27739	37	27748	37	27749	37
27763	37	27766	37	27767	37
27768	37	27835	37	27840	37
27865	37	27866	37	27867	37
27890	37	27891	37	27893	37
27899	37	27900	37	27905	37
27906	37	27907	37	27917	37
27924	37	28038	37	28039	37
28040	37	28047	37	28073	37
28074	37	28075	37	28076	37
28077	37	28078	37	28133	37
28137	37	28138	37	28139	37
28285	37	28308	37	28310	37
28336	37	28349	37	28350	37
28413	37	28422	37	28441	37
28442	37	28451	37	28452	37
28453	37	28483	37	28485	37
28495	37	28497	37	28547	37
28548	37	28569	37	28570	37
28601	37	28605	37	28620	37
28621	37	28696	37	28697	37
28698	37	28730	37	28734	37
28778	37	28779	37	28780	37
28781	37	28783	37	28790	37
28802	37	28803	37	28810	37
28811	37	28850	37	28878	37
28879	37	28880	37	28881	37
28918	37	28945	37	28948	37
28986	37	28987	37	28988	37
29047	37	29059	37	29060	37
29061	37	29062	37	29063	37
29067	37	29068	37	29069	37
29079	37	29099	37	29121	37
29139	37	29189	37	29190	37
29191	37	29193	37	29194	37
29195	37	29196	37	29197	37
29198	37	29214	37	29215	37
29216	37	29227	37	29259	37
29277	37	29278	37	29281	37
29339	37	29426	37	29441	37
29452	37	29453	37	29454	37
29455	37	29456	37	29460	37
29461	37	29463	37	29466	37
29480	37	29481	37	29483	37
29484	37	29485	37	29486	37
29487	37	29525	37	29526	37
29527	37	29528	37	29529	37
29566	37	29567	37	29568	37
29569	37	29587	37	29588	37
29589	37	29590	37	29598	37
29601	37	29602	37	29603	37

Titolo	Cedola	Titolo	Cedola	Titolo	Cedola
29604	37	29605	37	29608	37
29609	37	29610	37	29639	37
29640	37	29641	37	29642	37
29643	37	29742	37	29921	37
29922	37	29923	37	29924	37
29925	37	29926	37	29927	37
29928	37	29929	37	29930	37
29931	37	29932	37	29933	37
29934	37	29943	37	29944	37
29945	37	29946	37	29947	37
29955	37	29969	37	29970	37
29977	37	29978	37	30160	37
30161	37	30162	37	30188	37
30200	37	30211	37	30212	37
30213	37	30217	37	30218	37
30219	37	30220	37	30245	37
30251	37	30252	37	30253	37
30272	37	30273	37	30274	37
30315	37	30340	37	30341	37
30353	37	30354	37	30355	37
31181	19 (**)	31377	19 (**)	31390	19 (**)
31391	19 (**)	31392	19 (**)	31393	19 (**)
31707	19 (**)	31708	19 (**)	31714	19 (**)
31715	19 (**)	32505	19 (**)	32558	19 (**)
32733	19 (**)	32879	19 (**)	33292	19 (**)
33293	19 (**)	33294	19 (**)	33295	19 (**)
33379	19 (**)	33468	19 (**)	33469	19 (**)
33485	19 (**)	33486	19 (**)	33487	19 (**)
33488	19 (**)	35520	35	35533	35
35541	35	35542	35	35567	35
35568	35	35583	35	35584	35
35598	35	35603	35	35606	35
35607	35	35608	35	35609	35
35610	35	35611	35	35622	35
35623	35	35632	35	35633	35
35634	35	35635	35	35636	35
35641	35	35667	35	35668	35
35677	35	35678	35	35705	35
35706	35	35710	35	35714	35
35715	35	35738	35	35739	35
35740	35	35741	35	35742	35
35743	35	35744	35	35745	35
35757	35	35758	35	35760	35
35761	35	35768	35	35779	35
35780	35	35799	35	35822	35
35837	35	35846	35	35847	35
35852	35	35853	35	35861	35
35870	35	35871	35	35872	35
35873	35	35874	35	35875	35
35876	35	35910	35	35961	35
35962	35	35963	35	35964	35
35965	35	35966	35	35967	35
35968	35	35969	35	35970	35
35971	35	35978	35	35979	35
35989	35	36018	35	36019	35
36025	35	36033	35	36034	35
36036	35	36056	35	36074	35
36086	35	36151	35	36152	35
36153	35	36176	35	36177	35
36178	35	36179	35	36186	35
36187	35	36204	35	36216	35
36217	35	36218	35	36219	35
36220	35	36221	35	36222	35
36223	35	36224	35	36225	35
36289	35	36290	35	36313	35
36659	7 (*)	36660	7 (*)	36661	7 (*)
36667	7 (*)	36707	7 (*)	36708	7 (*)
37003	7 (*)	37004	7 (*)	37079	7 (*)
37080	7 (*)	37081	7 (*)	37082	7 (*)
37083	7 (*)	37084	7 (*)	37085	7 (*)
37206	7 (*)	37219	7 (*)	37752	7 (*)
37822	7 (*)	37823	7 (*)	37928	7 (*)
37929	7 (*)	37930	7 (*)	38441	7 (*)
38442	7 (*)	38443	7 (*)	38444	35
38445	35	38474	35	38495	35
38504	35	38530	35	38531	35
38532	35	38533	35	38560	35
38570	35	38603	35	38701	35

Titolo	Cedola	Titolo	Cedola	Titolo	Cedola
38702	35	38703	35	38704	35
38730	35	38782	35	38785	35
38787	35	38806	35	38807	35
38808	35	38809	35	38828	35
38829	35	38830	35	38831	35
38832	35	38839	35	38846	35
38847	35	38884	35	38889	35
38890	35	38891	35	38892	35
38913	35	38939	35	38945	35
38948	35	39021	35	39022	35
39061	35	39062	35	39139	35
39140	35	39141	35	39142	35
39143	35	39144	35	39145	35
39173	35	39174	35	39175	35
39176	35	39188	35	39197	35
39198	35	39199	35	39200	35
39533	35	39553	35	39554	35
39615	35	39624	35	39625	35
39626	35	39627	35	39628	35
39673	35	39675	35	39711	35
39743	35	39744	35	39876	35
39877	35	39891	35	39963	35
39970	35	39971	35	39974	35
39975	35	39996	35	40051	35
40052	35	40053	35	40057	35
40082	35	40083	35	40084	35
40085	35	40086	35	40087	35
40088	35	40123	35	40125	35
40164	35	40166	35	40178	35
40179	35	40180	35	40181	35
40182	35	40183	35	40284	35
40290	35	40383	35	40385	35
40387	35	40389	35	40390	35
40391	35	53739	9 (*)	53740	9 (*)
74796	11 (**)	74797	11 (**)	85002	17 (**)
85003	17 (*)	85004	17 (*)	85005	17 (*)
85006	17 (*)	85007	17 (*)	85008	17 (*)
85009	17 (*)	85010	17 (*)	—	—

Titoli di 5 obbligazioni (L. 500.000)

Titolo	Cedola	Titolo	Cedola	Titolo	Cedola
203007	11 (*)	203008	11 (*)	203595	11 (*)
203796	11 (*)	203797	11 (*)	203798	11 (*)
203799	11 (*)	207048	13 (*)	207433	13 (*)
208017	13 (*)	208948	37	208955	37
208973	37	208975	37	208981	37
208982	37	208983	37	208986	37
209117	37	209124	37	209141	37
209172	37	209236	37	209240	37
209260	37	209261	37	209262	37
209263	37	209283	37	209305	37
209325	37	209369	37	209370	37
209384	37	209430	37	209434	37
209435	37	209442	37	209445	37
209485	37	209491	37	209496	37
209497	37	209501	37	209551	37
209581	37	209589	37	209595	37
209610	37	209633	37	209641	37
209657	37	209675	37	209693	37
209694	37	209695	37	209696	37
209707	37	209718	37	209725	37
209732	37	209733	37	209828	37
209829	37	209871	37	209924	37
209968	37	209974	37	209975	37
209993	37	209999	37	210000	37
210001	37	210007	37	210042	37
210043	37	210075	37	210086	37
210092	37	210093	37	210094	37
210095	37	210096	37	210097	37
210098	37	210099	37	210100	37
210102	37	210107	37	210108	37
210109	37	210110	37	210111	37
210112	37	210146	37	210196	37
210197	37	210209	37	210219	37
210222	37	210224	37	210237	37
210240	37	210243	37	210252	37
210271	37	210285	37	210302	37
210303	37	210317	37	210324	37
210325	37	210327	37	210369	37
210453	29	210477	29	210509	29
210510	29	210511	29	210530	29
210531	29	210532	29	210897	29
211511	3 (*)	212480	19 (**)	212658	19 (**)
213101	29	213178	29	213192	29
213302	29	213502	29	213536	29
213716	29	213717	29	213740	29
213741	29	213779	29	213780	29
213787	31	213934	31	214048	31
214049	31	214067	31	214314	31
214325	31	214330	31	214353	31
214526	31	214608	31	214611	31
214616	31	214862	31	214863	31
215015	31	215169	31	215238	31
215305	31	215306	31	215307	31
215308	31	215344	31	215352	31
215353	31	215354	31	215355	31
215361	31	215374	31	215386	31
215397	31	215399	31	215419	31
215432	31	215433	31	215439	31
215454	31	215455	31	215508	33
215509	33	215538	33	215551	33
215591	33	215610	33	215614	33
215619	33	215657	33	215658	33
215696	33	215697	33	215724	33
215737	33	215738	33	215758	33
215761	33	215771	33	215802	33
215822	33	215888	33	216142	33
216221	33	216222	33	216226	33
216319	33	216353	33	216361	33
216382	33	216383	33	216384	33
216385	33	216398	33	216401	33
216403	33	216411	33	216415	33
216419	33	216420	33	216426	33
216495	33	216506	33	216686	33
216704	33	216705	33	216870	33
216896	33	216921	33	217202	33
217215	33	220643	35	220666	35
220667	35	220679	35	220683	35
220693	35	221392	37	221408	37
221437	37	221584	37	230307	23
230443	23	230476	23	230483	23
230723	23	—	—	—	—

Titoli di 10 obbligazioni (L. 1.000.000)

Titolo	Cedola	Titolo	Cedola	Titolo	Cedola
300235	19 (**)	300847	19 (**)	301538	29
305000	17 (*)	306317	17 (*)	312305	37
312333	37	312337	37	312348	37
312379	37	312391	37	312393	37
312395	37	312438	37	312528	37
312529	37	312533	37	312534	37
312606	37	312607	37	312633	37
312643	37	312647	37	312663	37
312899	37	312905	37	312925	37
312935	37	312936	37	312947	37
313093	37	313150	37	313176	37
313179	37	313182	37	313203	37
313337	37	313339	37	313340	37
313342	37	313407	37	313426	27
313447	37	313485	37	313489	37
313490	37	313563	37	313566	37
313567	37	313724	37	313726	37
313863	37	313907	37	313908	37
313909	37	313910	37	313918	37
313924	37	313934	37	313935	37
314009	37	314087	37	314091	37
314092	37	314093	37	314094	37
314099	31	314100	37	314126	37
314127	37	314128	37	314136	37
314142	37	314143	37	314201	37
314289	37	314326	37	314329	37
314376	37	314389	37	314392	37
314420	37	314422	37	314425	37
314445	37	314446	37	314447	37

Titolo	Cedola	Titolo	Cedola	Titolo	Cedola
314448	37	314449	37	314458	37
314491	37	314492	37	314512	37
314513	37	314514	37	314515	37
314516	37	314517	37	314518	37
314519	37	314520	37	314528	37
314529	37	314541	37	314642	37
314660	37	314661	37	314675	37
314696	37	314703	37	314704	37
314705	37	314727	37	314728	37
314729	37	314730	37	314735	37
314757	37	314800	37	314815	37
314893	37	314896	37	314897	37
314951	37	314973	37	314974	37
314987	37	314988	37	315015	37
315017	37	315032	37	315112	37
315126	37	315141	37	315158	37
315174	37	315177	37	315259	37
315260	37	315281	37	315321	37
315327	37	315338	37	315349	37
315374	37	315397	37	315406	37
315407	37	315411	37	315412	37
317967	25	317968	25	317969	25
318111	25	318163	25	318164	25
323996	23	324106	23	324678	23
325043	23	325080	23	325093	23
325105	23	325118	23	325266	23
325347	23	325764	23	325908	23
337366	31	337367	31	337368	31
337369	31	344386	31	344387	31
353568	35	353583	35	353749	35
353763	35	353767	35	354143	35
354625	35	357012	33	357134	33
357220	33	—	—	—	—

(*) Prescritto

(**) In prescrizione dal 1° novembre 1980

Istituto per la ricostruzione industriale:
avv. Michele Savarese - dott. Fausto Persegani

(Avviso **S-14542**).

IRI

ISTITUTO PER LA RICOSTRUZIONE INDUSTRIALE

Obbligazioni IRI 5,50 % - 1960-1980

A norma dell'art. 4 del regolamento del prestito obbligazionario IRI 5,50% - 1960-1980, il giorno 16 settembre 1980 si è proceduto, a ministero del notaio Enrico Castellini, giusta verbale al n. 187312 di suo repertorio, alla ventesima ed ultima estrazione delle obbligazioni da rimborsare dal 1° novembre 1980 per il valore nominale complessivo di L. 5.553.000.000.

Alla predetta data del 1° novembre 1980 scade il termine di durata del prestito e va in pagamento l'ultima cedola semestrale di interessi annessa ai titoli. I titoli estratti, rimborsabili al valore nominale presso la sede dell'IRI e presso le filiali della Banca d'Italia, risultano i seguenti:

Titoli di 100 *obbligazioni* (*L.* 100.000)

dal n. 50035 al n. 54439

Titoli di 500 *obbligazioni* (*L.* 500.000)

dal n. 103162 al n. 105168

Titoli di 1000 *obbligazioni* (*L.* 1.000.000)

dal n. 225032 al n. 229140

Titoli sorteggiati nelle precedenti estrazioni e non ancora presentati per il rimborso

Avvertenze. — I titoli estratti cessano di fruttare interessi dal 1° novembre dell'anno in cui ha avuto luogo l'estrazione. Nello elenco che segue è indicato per ciascun titolo il numero della prima cedola di cui il titolo stesso deve essere munito; l'ammontare delle cedole eventualmente mancanti sarà trattenuto sul capitale da rimborsare.

Titoli di 100 *obbligazioni* (*L.* 100.000)

Titolo	Cedola	Titolo	Cedola	Titolo	Cedola
338	13 (*)	382	13 (*)	383	13 (*)
384	13 (*)	983	13 (*)	1060	33
1062	33	1098	33	1099	33
1136	33	1137	33	1269	33
1300	33	1315	33	1316	33
1398	33	1413	33	1414	33
1415	33	1416	33	1417	33
1539	33	1656	33	1676	33
1677	33	1678	33	1679	33
1697	33	1706	33	2182	23
2222	23	2244	23	2245	23
2246	23	2247	23	2248	23
2441	23	2782	23	2783	23
2784	23	3580	23	3793	23
3794	23	3971	11 (*)	4205	11 (*)
5136	11 (*)	9110	19 (*)	9111	19 (*)
9112	19 (*)	9113	19 (*)	9114	19 (*)
9235	19 (*)	9236	19 (*)	9237	19 (*)
9238	19 (*)	9239	19 (*)	9450	19 (*)
9451	19 (*)	9452	19 (*)	9586	19 (*)
10318	21 (**)	10319	21 (**)	10377	21 (**)
10378	21 (**)	10436	21 (**)	10437	21 (**)
10439	21 (**)	10440	21 (**)	10663	21 (**)
10898	21 (**)	10899	21 (**)	11729	15 (*)
12969	9 (*)	13377	9 (*)	13378	9 (*)
13472	9 (*)	13473	9 (*)	14245	9 (*)
14246	9 (*)	14988	21 (**)	14989	21 (**)
15038	21 (**)	15042	21 (**)	15047	21 (**)
15048	21 (**)	15049	21 (**)	15050	21 (**)
15051	21 (**)	15342	21 (**)	15404	21 (**)
16181	21 (**)	16182	21 (**)	16183	21 (**)
16214	21 (**)	16215	21 (**)	16228	21 (**)
16811	21 (**)	17001	23	17002	23
17206	23	17207	23	17208	23
17209	23	17414	33	17451	33
17452	33	17559	33	17579	33
17580	33	17725	33	17726	33
17730	33	17752	33	17759	33
17763	33	17829	33	17830	33
17853	33	17867	33	17881	33
18116	27	18117	27	18118	27
18842	27	18890	27	19024	27
19147	27	19209	27	20405	27
20678	27	20679	27	20751	27
20782	27	20783	27	20784	27
20795	27	20796	27	20816	27
20817	27	20853	27	20854	27
20867	27	20868	27	20869	27
20870	27	20871	27	20872	27
20873	27	20874	27	20875	27
20876	27	20903	27	20940	27
20941	27	20942	27	21000	27
21001	27	21071	33	21072	33
21196	33	21197	33	21272	33
21273	33	21311	33	21385	33
21497	33	21643	33	21644	33
22108	33	22117	33	22131	33
22146	33	22174	33	22175	33
22176	33	22177	33	22195	33
22259	33	22294	33	22295	33
22296	33	22311	33	22417	33
22418	33	22455	33	22508	33
22545	33	22546	33	22547	33
22605	33	22626	33	22627	33
22661	33	22662	33	22757	33
22758	33	22769	33	22990	3 (*)

Titolo	Cedola	Titolo	Cedola	Titolo	Cedola	Titolo	Cedola	Titolo	Cedola	Titolo	Cedola
23590	3 (*)	23591	3 (*)	23924	3 (*)	31995	37	31996	37	31997	37
24012	3 (*)	24013	3 (*)	24014	3 (*)	31998	37	31999	37	32036	37
24015	3 (*)	24016	3 (*)	24017	3 (*)	32037	37	32038	37	32039	37
24027	3 (*)	24028	3 (*)	24029	3 (*)	32040	37	32041	37	32042	37
24663	31	24664	31	24690	31	32043	37	32093	37	32094	37
24691	31	24692	31	24693	31	32135	37	32289	37	32320	37
24694	31	24695	31	24696	31	32321	37	32322	37	32388	37
24697	31	24698	31	24699	31	32402	37	32448	37	32449	37
24737	31	24847	31	24848	31	32504	37	32517	37	32634	37
24910	31	24921	31	24988	31	32635	37	32636	37	32637	37
24989	31	24990	31	24991	31	32638	37	32674	37	32685	37
25012	31	25013	31	25141	31	32686	37	32748	37	32802	37
25142	31	25143	31	25194	31	32803	37	32804	37	32805	37
25246	31	25247	31	25248	31	32925	37	32927	37	32993	37
25402	31	25403	31	25404	31	32996	37	33069	37	33073	37
25406	31	25407	31	25408	31	33128	37	33151	37	33152	37
25409	31	25410	31	25411	31	33153	37	33154	37	33155	37
25412	31	25413	31	25414	31	33156	37	33157	37	33158	37
25415	31	25416	31	25417	31	33159	37	33160	37	33253	37
25418	31	25419	31	25537	31	33254	37	33255	37	33275	37
25653	31	25654	31	25655	31	33276	37	34081	37	34125	37
25656	31	25657	31	25659	31	34180	37	34228	37	34248	37
25661	31	25665	31	25666	31	34249	37	38144	39	38145	39
25667	31	25668	31	25669	31	38146	39	38320	39	38323	39
25670	31	25692	31	25785	31	38324	39	38331	39	38332	39
25826	31	25827	31	25828	31	38346	39	38347	39	38381	39
25862	31	25863	31	25864	31	38382	39	38383	39	38415	39
25875	31	25876	31	25898	31	38416	39	38417	39	38449	39
25999	31	26000	31	26046	31	38450	39	38489	39	38490	39
26052	31	26117	31	26118	31	38491	39	38492	39	38493	39
26119	31	26120	31	26121	31	38494	39	38495	39	38496	39
26126	31	26127	31	26158	31	38497	39	38498	39	38516	39
26166	31	26167	31	26189	31	38581	39	38582	39	38583	39
26190	31	26191	31	26297	31	38621	39	38622	39	38623	39
26298	31	26299	31	26326	31	38624	39	38625	39	38626	39
26368	31	26692	31	26693	31	38627	39	38628	39	38629	39
26694	31	26695	31	26696	31	38630	39	38750	39	38751	39
26697	31	26698	31	26699	31	38752	39	38753	39	38754	39
26700	31	26701	31	26725	31	38755	39	38756	39	38757	39
26726	31	26727	31	26767	31	38758	39	38759	39	38760	39
26775	31	26776	31	26791	31	38784	39	38785	39	38807	39
26794	31	26795	31	26903	31	38873	39	38874	39	38875	39
27061	31	27062	31	27211	31	38916	39	38952	39	38976	39
27403	31	27404	31	27512	31	38977	39	38978	39	38979	39
27881	31	27896	33	28118	35	38980	39	38981	39	38993	39
28119	35	28120	35	28125	35	38996	39	39049	39	39050	39
28173	35	28174	35	28175	35	39059	39	39107	39	39119	39
28176	35	28177	35	28178	35	39147	39	39148	39	39155	39
28179	35	28180	35	28181	35	39166	39	39184	39	39185	39
28185	35	28191	35	28214	35	39186	39	39195	39	39236	39
28398	35	28399	35	28400	35	39237	39	39250	39	39251	39
28588	35	28610	35	28611	35	39348	39	39349	39	39350	39
30094	35	30165	35	30166	35	39356	39	39357	39	39358	39
30183	35	30184	35	30209	35	39359	39	39360	39	39378	39
30210	35	30211	35	30212	35	39379	39	39398	39	39399	39
30213	35	30232	35	30452	35	39464	25	39465	25	39478	25
31070	35	31200	35	31201	35	39479	25	39480	25	39481	25
31215	35	31255	35	31256	35	39572	25	40038	25	40039	25
31257	35	31340	35	31341	35	42544	29	42545	29	42629	29
31342	35	31343	35	31344	35	42873	29	43437	29	43438	29
31574	35	31765	35	31956	37	43538	29	43579	29	43580	29
31957	37	31958	37	31959	37	43581	29	43582	29	43583	29
31960	37	31966	37	31967	37	43584	29	43585	29	43606	29
31968	37	31969	37	31993	37	43607	29	43608	29	43609	29

Titolo	Cedola	Titolo	Cedola	Titolo	Cedola
43610	29	43919	29	44307	29
47089	5 (*)	47404	39	47405	39
47658	39	47659	39	47670	39
47671	39	47672	39	47673	39
47674	39	47675	39	47676	39
47687	39	47836	39	47912	39
47913	39	47914	39	47931	39
48011	39	48018	39	48029	39
48034	39	48037	39	48038	39
48117	39	48118	39	48163	39
48186	39	48187	39	48311	39
48312	39	48313	39	48314	39
48342	39	48343	39	48411	39
48412	39	48413	39	48414	39
48415	39	48422	39	48423	39
48434	39	48435	39	48440	39
48450	39	48451	39	48458	39
48459	39	48462	39	48463	39
48490	39	48556	39	48594	39
48595	39	48608	39	48609	39
48610	39	48611	39	48612	39
48621	39	48766	39	48767	39
48768	39	48770	39	48796	39
48797	39	48798	39	48799	39
48800	39	48857	39	48858	39
48859	39	48860	39	48861	39
48862	39	48863	39	48890	39
48891	39	48933	39	48952	39
49003	39	49034	39	49083	39
49084	39	49085	39	49092	39
49093	39	49094	39	49115	39
49116	39	49287	39	49322	39
49327	39	49328	39	49331	39
49376	39	49377	39	49412	39
49413	39	49418	39	49506	39
49515	39	49541	39	49579	39
49580	39	49587	39	49598	39
49608	39	49609	39	49621	39
49622	39	49623	39	49624	39
49625	39	49626	39	49627	39
49628	39	49629	39	49630	39
49636	39	49661	39	49671	39
49672	39	49673	39	49674	39
49682	39	49685	39	49689	39
49694	39	49695	39	49718	39
49719	39	49720	39	49721	39
49755	39	49756	39	49770	39
49773	39	49774	39	49775	39
49780	39	49789	39	49817	39
49818	39	49819	39	49820	39
49821	39	49822	39	49823	39
49824	39	49859	39	49870	39
49871	39	49872	39	49873	39
49899	39	49900	39	49901	39
49928	39	49929	39	49930	39
54765	13 (*)	54957	13 (*)	55090	13 (*)

Titoli di 500 *obbligazioni* (*L.* 500.000)

Titolo	Cedola	Titolo	Cedola	Titolo	Cedola
100265	19 (*)	100378	19 (*)	100951	37
100992	37	100993	37	100994	37
100995	37	101227	37	101228	37
101229	37	101230	37	101258	37
101478	37	101551	37	101552	37
101577	37	101660	37	101680	37
101708	37	101737	37	101743	37
101754	37	101864	37	101869	37
101903	37	101904	37	101905	37
101906	37	101907	37	101908	37
101909	37	101922	37	101923	37
101935	37	101936	37	101938	37
101939	37	101962	37	101963	37
101966	37	101967	37	101969	37
101970	37	101971	37	101972	37
101973	37	101974	37	101980	37
102015	37	102016	37	102034	37
102035	37	102091	37	102128	37
102148	37	102149	37	102171	37
102204	37	102221	37	102225	37
102241	37	102252	37	102298	37
102388	37	102426	37	102493	39
102511	39	102537	39	102540	39
102547	39	102581	39	102590	39
102601	39	102604	39	102608	39
102618	39	102619	39	102623	39
102630	39	102660	39	102691	39
102694	39	102725	39	102759	39
102768	39	102770	39	102771	39
102785	39	102797	39	102805	39
102830	39	102832	39	102836	39
102846	39	102847	39	102897	39
102898	39	102899	39	102900	39
102936	39	102944	39	102945	39
102946	39	102947	39	102966	39
102971	39	102972	39	102973	39
102974	39	102977	39	102978	39
102996	39	102997	39	102999	39
103053	39	103054	39	103055	39
103069	39	103086	39	103088	39
103112	39	103113	39	103140	39
105675	25	105755	25	106537	11 (*)
107126	11 (*)	107148	11 (*)	107826	25
108587	9 (*)	108912	9 (*)	110540	39
110564	39	110572	39	110573	39
110614	39	110676	39	110677	39
110820	39	110824	39	110826	39
110833	39	110835	39	110855	39
110915	39	110983	39	111002	39
111114	39	111115	39	111124	39
111128	39	111129	39	111139	39
111140	39	111141	39	111142	39
111143	39	111145	39	111146	39
111216	27	112067	27	116938	31
116941	31	117006	31	117013	31
117081	35	117295	35	117367	35
117567	35	117592	35	117593	35
117619	35	117670	35	117839	35
118052	21 (**)	119136	33	119258	33
119350	33	119351	33	119381	33
119419	33	119437	33	119653	33
120085	33	120315	33	120678	33
120685	33	120708	33	120740	35
122649	35	122655	35	122656	35
122773	35	122793	35	122884	37
122888	37	122889	37	122925	37
122928	37	122929	37	122975	37
122981	37	122982	37	123197	15 (*)
123198	15 (*)	124012	15 (*)	124117	17 (*)
124887	17 (*)	—	—	—	—

Titoli di 1000 *obbligazioni* (*L.* 1.000.000)

Titolo	Cedola	Titolo	Cedola	Titolo	Cedola
202547	29	202875	29	202912	29
203269	29	203278	29	204320	33
204353	33	204621	33	204858	33
204860	33	205735	35	205736	35
206001	35	206139	35	206148	35
206487	25	206979	25	207715	25
207716	25	207949	25	207950	25
207951	25	208073	25	208999	35
209000	35	209119	35	209205	35
209534	35	209544	35	209565	35
209566	35	209686	35	210052	35
210097	35	210109	35	210533	35
210561	35	210573	35	210670	35
210808	35	211339	35	211340	35
211438	35	211472	35	211483	35
211611	35	211612	35	211613	35
211664	35	211665	35	211666	35
211677	35	211717	37	211721	37
211724	37	211725	37	211726	37
211727	37	211834	37	211864	37
211882	37	211883	37	211884	37
211885	37	211903	37	211919	37
211933	37	211943	37	211984	37
211985	37	212015	37	212058	37
212071	37	212112	37	212134	37
212158	37	212242	37	212403	37
212414	37	219621	39	219622	39
219626	39	219627	39	219862	39
219863	39	219864	39	219865	39
220074	39	220549	39	220571	39
220572	39	220579	39	220587	39
220608	39	220609	39	220611	39
220612	39	220613	39	220615	39
220621	39	220627	39	220631	39
220691	39	220692	39	220695	39
220697	39	220708	39	220709	39
220710	39	220734	39	220809	39
220810	39	220817	39	220824	39
220826	39	220827	39	220830	39
220835	39	220860	39	220876	39
220882	39	220896	39	220921	39
220926	39	220985	39	221323	39
221335	39	221341	39	221343	39
221345	39	221347	39	221348	39
221349	39	221367	39	221370	39
221375	39	221379	39	221382	39
221383	39	229151	39	229176	39
229178	39	229180	39	229183	39
229185	39	229192	39	229248	39
229249	39	229272	39	229273	39
229274	39	229424	31	229477	31
229508	31	230103	31	230104	31
232893	31	247689	29	248037	29
248327	21 (**)	248369	21 (**)	248703	21 (**)
248704	21 (**)	249292	21 (**)	249293	21 (**)
249294	21 (**)	250238	21 (**)	250239	21 (**)
250955	29	251053	29	—	—

(*) Prescritto
(**) In prescrizione dal 1° novembre 1980

Istituto per la ricostruzione industriale:
avv. Michele Savarese - dott. Fausto Persegani

(Avviso **S-14543**).

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

1651145/6 Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.